

## **Kopo ya dipale tsa lona mabape le diphetoho le tsebo ja diphephetso ka diphetoho tse etsahetseng kahare ho madulo a UFS**

Ana o na le pale e bontshang phetoho kahare ho bodulo ba UFS? Ana ho na le ntho e etsahetseng e fetosteng kamano ya hao le merabe emengwe? Kapa pale e senolang diphephetso tse o beleng le tsona ka hare ho tsamaiso ena? Ha ho le jwalo, re ka thabela ho utlwa ho tswa ho baithuti le basebetsi mmoho babatswang madulong a fapaneng ka hare ho UFS

Dopatlesiso tsena, di etswa katlase ho, Trauma, Forgiveness & Reconciliation Studies mo UFS [<http://traumareconcil.ufs.ac.za/>]. Ho tla ba le theboho e o tla e tholang bakeng la nako ja hao.

Ho arolelana pale ja hao, e kopanje le Dr Reville Nussey mo [rnutsey@gmail.com](mailto:rnutsey@gmail.com). **Bo wena ba hao botla sereletswa.**